



Qualified Health Plan a Wɔabɔ no Mua

HENA NA ƐWɔ HO AKOANYA?

NNIPA BI A WɔWɔ HOKWAN YE:

- Wɔn a wɔte New York State
- Nnipa a mmra kwan so no wɔwɔ U.S ɔman no mu
- Obi biaara a onni ho akoanya se ɔbe dɔm Medicaid, Essential Plan anaa mpo Child Health Plus nyehyee yi mu biao

NY State of Health di ɔman mmara ahorow so, na enye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, se waware anaa ɔwaree, se woakye no pen, nipaduan yebea ahorow, sraadi a wadi pen, afie ayayade ho ne/anaa ye a wɔye bi tua ka.

DEEN NA ƐHWƐ SO?

- Banbɔ ayarehwe a ɛka biara nnim
- Ayarehwe a ayarefo no da ayaresabea
- Ayarehwe a ayarefo no nna ayaresabea
- Apemfo ne mmofra a wɔawo wɔn foforo ayarehwe
- ɔhwe wɔ tebea a egye ntempɛ mu
- Mogya mu hwehwe ne honam nhwehwemu mfonintwa ndwuma
- Nndro a dokota atwere
- Som a wɔde ma nnipa a wɔn ara tu anamon ma wɔn apɔwmuden asan agyina yie ne wɔn a wɔpɛ se wɔsua apomuden sen asetena pa

- Adwene mu apomudin nsem ne adurofa ho nsemnsem hwebea.
- Apɔwmuden pa ne yareɛ koankoro ho mmoa a wɔde ma
- Mmofra ese ne aniwa mu nhwehwemu

Mpanyinfoɔ ese ho banbɔ ne mfasoɔ ahodoɔ bi nso betumi aka nyehyee no ho .

WONSA BE KA YEN:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 or TTY 1-800-662-1220

QUALIFIED HEALTH PLAN (QHP) NO BO YE SEN?

BOSOME AKATUA: Nea wubetua bosome biara begyina nhyehyee ko a wo bepaw so. Nnipa pii nso wo ho akoanya se wonya etoo so mfasoo a ebre won bosome akatua no ase. Yesese etoo so mfasoo denam wo akatua, fiefoo dodoo, ne baabi a wo te so.

EKA KYE: Eka kye ye sika dodoo a wutua bere a wugye ayarehwe no. Nnipa bi nso wo ho akoanya se wo benya mmoo atua won ka, nso ne nyinaa gyina sika a wonya no. Nea edidi soo yi kyere se QHP yi eka nkyekyemu ahodoo wo gynapen nnan yi. Nhyehyee afoforo wo ho a esono eka kye a ewom na nnwuma afoforo nso wom.

ΕΚΑ ΝΚΥΕΚΥΕΜΥ ΜΑ ΑΡΩΜΜΥΔΕΝ ΑΥΑΡΗΨΕ ΑΣΟΕΕ	PLATINUM	SIKA ΚΟΚΚΟ	DWETE	BRONZE
Sika a ye be te no afe biara awieye	\$0	\$600	\$1,300	\$4,700
Banbo ayarehwe	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu
Dokota nsrahwe a edi kan*	\$15	\$25	\$30	\$50
Dokota obenfo Nsrahwe*	\$35	\$40	\$50	\$75
Ayarefoa a wogye won to ayaresabea ho	\$500	\$1,000	\$1,500	\$1500
Suban ho apowmuden a wonnye ayarefoa nto ho nnsra	\$15	\$25	\$30	\$50
Suban ho apowmuden a wogye ayarefoa to ho nsrahwe wo Ayarehwebea	\$500	\$1,000	\$1,500	\$1500
Edan a wohwe obi wo mu wo tebea a egye ntempe mu	\$100	\$150	\$300	\$500
Ayarehwe a ehia anim-anim yi ara	\$55	\$60	\$70	\$75
Nipadua mu ahooden akwankyerε ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerε ne n'anamontuo, Adwumaye mu akwankyerε ne n'anamontuo	\$25	\$30	\$30	\$50

*2022 Daa Daa Bronso nhyehyee no ma won wohwe no ankasa anaase abenfoo no nsrahwe mmiensa pεpεpe ho kwan ansa na woaduru dee ewo se wotete no ho (ewo se dee oretu no tua ka no).

ΕΚΑ ΝΚΥΕΚΥΕΜΥ ΜΑ ΝΔΥΡΟ Α ΔΟΚΟΤΑ ΑΚΥΨΕ	PLATINUM	SIKA ΚΟΚΚΟ	DWETE	BRONZE
Nduro a y'ahwe papa a agye din no so aye	\$10	\$10	\$10	\$10
Nduro pa a agye din a amanfoa pe	\$30	\$35	\$35	\$35
Nduro pa a agye din nanso amanfoa ntae mmpε	\$60	\$70	\$70	\$70